

Setšoantšo sa tsie ea moprofeta Joele

Tšenyō e hlalositsoeng ke ts'ebetso ea litsie, e supa bobē bo bohōlo bo bakiloeng ke ntoa le lichaba tse ling eseng mabotho a bademona. Ke leshano le e-s'ō ka le e-ba teng ho bolela hore mofuta o mong le o mong oa lerutle o emela mabotho a bademona, a sebetsang maphelong a batho.

Setšoantšo sa tsie ea moprofeta Joele

Selelekela

Ke ntho e sa utloahaleng palo ea lithero, lingoliloeng, libuka le lipontšo tse hlalolang pono ea litsie, tse phatlalalitsoeng ke moprofeta Joele, joalo ka mabotho a bademona a hlaselang khahlanong le patrimony ea balumeli bao e seng karolo ea leshome.

Patlo e bonolo marang-rang e khutlisa lingoloa le libuka tse se nang palo [1] e hlalolang ka ho hlaka hore litsie ke mabotho a bademona a sebetsang ka kotloloho matlotlong a batho, a senya matlo, likoloi, liaparo, korosari, meputso, jj. Hore matemona ana a baka likoluoā □□ka har'a makoloi, lifofane, ho tebisa likepe, ho heletsa meaho, ho bolaea batho, ho senya lichaba, malapa, likereke, machato le malapa.

Ho joalo, papiso ea litsie tse phatlalalitsoeng ke Joele e emetse eng? Litsie ke bademona?

Papiso

“Se setseng sa seboko, se jeloe ke tsie, se setseng ke tsie, se jeloe ke tsie le se setseng sa tsie, hoaba se se jele.” (Joele 1: 4)

Pele ke sekaseka sengoloha, ke batla ho tiisetsa ‘mali hore lipalo tsa seboko, lerutle, tsie le hoaba, tse etsang papiso ea moprofeta Joele, ha se bademona. Mokhoa o mong le o mong, ka kutloisiso ena, o ikemiselitse ho thetsa ba sa falimehang ka ho etsa hore motho feela ea tloaelehileng le neophyte e be phofu e bonolo bakeng sa banna ba sa tšepahaleng kapa, bonyane, ba sa tsebe ‘nete ea Bibeale.

Setšoantšo seo moprofeta Joele a ileng a se phatlalatsa se ne se na le bamameli ba khethehileng: Bajode, pele ba hasana. Ha Joele a phatlalatsa molaetsa oa Molimo ho baholo le baahi ba lefats’e, o ne a sa tsepamisa maikutlo ho batho, joalo ka ha eka o ne a bua ka polanete ea lefats’e, pele, molaetsa o ne o lebisitsoe ho baetapele ba Bajude le baahi ba naha ea Kanana, ke hore, Bajuda. (Joele 1: 2)

Ho holisa boprofeta, ho bua le Balichaba kapa ho bua le litho tsa Kereke ea Krete, ke ho sotha molaetsa oa moprofeta Joele, hobane bamameli ba molaetsa ona ke Baiseraele, joalo ka ha ho ka bonoa polelong ea hoqetela. ho tsoa temaneng: ‘... kapa, matsatsing a bo-ntat’ao’, mokhoa oa ho supa meloko e fetileng ea bana ba Iseraele.

“Utloang sena, baholo, ‘me le mamele, baahi bohle ba lefatše: Na see se etsahetse mehleng ea lona, □□kapa mehleng ea batsoali ba lona?” (Joele 1: 2)

Baiseraele ba lokela ho fetisetsa molaetsa oa moprofeta Joele, mabapi le litsie, ho bana ba bona le bana ho bana ba bona, hore molaetsa o fihle ho meloko e tlang. (Joele 1: 3)

Litsie ke eng papisong ee? Karabo e fumanoa temaneng ea 6: sechaba se matla le se sengata sa basele!

“Hobane sechaba se matla se se nang palo se tsohetse lefatše la ka matla; mena a tsona ke li-dandelion ‘me a na le mehlahare e meholo joaloka tau e tsofetseng.” (Joele 1: 6)

Moprofeta Jeremia le eena o ile a supa tlhaselo ea kantle ho naha a sebelisa lipalo tse ling:

“Hobane ke tla u etela ka mefuta e mene ea bokhopo, ho bolela Jehova: ka sabole ea ho bolaea le ka lintja, ho ba hula, le linonyana tsa leholimo le liphoofole tsa lefatše, ho ba harola le ho ba felisa.” (Jer 15: 3)

Tlhaselo ea lichaba tse ling e ne e se e boletsoe esale pele ke moprofeta Moshe:

“Jehova o tla u hlahisetsa sechaba se hole, se tsoang pheletsong ea lefatše, se fofang joalo ka ntsu, sechaba seo puo ea sona u sa se utloisiseng; Sechaba se sefahleho se bohale, se ke keng sa hlompha sefahleho sa monna-moholo, kapa sa hauhela mohlankana; O tla ja ditholwana tsa diphoofole tsa hao, le ditholwana tsa naha ya hao, ho fihlela o timela; e ke ke ea u siela lijo-thollo, kapa oli, kapa manamane a likhomo tsa hao, kapa linku tsa hao, ho fihlela e u felisitse.” (Deut 28: 49-51)

Moprofeta Joel o bolela se tšoanang, leha ho le joalo, o ngola papiso ho tsamaisa phatlalatso ea liketsahalo tsa nako e tlang, ho tloha ho batsoali ho isa baneng. Ke joang motho a neng a ka lebala papiso e nang le litsie, tse jang tsohle tse ka pela tsona?

Tlhaselo ea Bakalde e bapisoa le timetso e bakiloeng ke litsie, kaha li ne li tla hlasela metse ea Iseraele, e neng e tšoana le Edene, eo, kamora tlhaselo ea Bababylona, □□ho neng ho tla sala lesupi feela.

“Letsatsi la lefifi le lefifi; ke letsatsi la maru le lefifi le letsho, jwaloka mafube a hasang dithaba; batho ba baholo le ba matla, ba e-s’o ka ba e-ba teng, ho tloha mehleng ea khale, leha e le ka mor’a bona lilemo tse tlang, ho tloha molokong o mong ho ea ho o mong. Ka pel’a hae mollo oa chesa ‘me ka mor’a hae lelakabe le tukang; naha ka pel’a hae e joaloka serapa sa Edene, empa ka mor’a hae ke lehoatata le se nang letho; e, ha ho letho le tla u phonyoha.” (Joele 2: 2-3)

Papiso ea litsie e sebelitse sepheo sa ho bontša se boletsoeng esale pele ke Moshe, hobane sechaba se neng se tla hlasela Israele se ne se tla ja ntho e ngoe le e ngoe eo liphoofolo le tšimo li e hlahisang. Ho ka se be le lijo-thollo, li tlameha, oli kapa phoofolo, ka lebaka la tlhaselo ea kantle ho naha.

Sefate sa morara le sefate sa feiga ke lipalo tse supang matlo a mabeli a bara ba Jakobo: Juda le Isiraele, hore boprofeta le papiso li emele bana ba Isiraele feela. Ho beha banna, kapa Balichaba, kapa kereke, joalo ka lintho tsa tsie, ke khopolo-taba ea hlooho ea motho ea sa tsebeng letho.

Moprofeta Esaia le moprofeta Jeremia ba ile ba bapisa lichaba tse ling le libata tsa naha, ho fapana le ho sebelisa sebopeho sa litsie:

“Uena, liphoofolo tsohle tsa naha, liphoofolo tsohle tsa moru, tloong le tl’o ja” (Is 56: 9);

“Ka baka leo, tau e hlaha morung e ba otlile, phiri e tsoang lefeelleng e tla ba otlia; lengau le lebetse metse ea lona; mang kapa mang ea tsoang ho tsona o tla robaha; kahobane litlōlo tsa bona li eketsehile, bokoenehi ba bona bo eketsehile. ” (Jer 5: 6)

Tšenyō e hlalositsoeng ke ts’ebetso ea litsie, e supa bobē bo bohōlo bo bakiloeng ke ntoa le lichaba tse ling eseng mabotho a bademona. Ke leshano le e-s’o ka le e-ba teng ho bolela hore mofuta o mong le o mong oa lerutle o emela mabotho a bademona,

a sebetsang maphelong a batho.

Mang kapa mang ea reng lerutle ke mofuta oa leboho la bademona, ea itšoarang bophelong ba ba sa mameleng Molimo, o leshano.

Molimo o ile a rohaka lefats'e ka lebaka la ho se mamele ha Adama mme, qetellong, a tiisa hore motho o tla ja mofufutso sefahlehong sa hae (Gen. 3: 17-19). Boikemisetso boo ba bomolimo bo oela ba lokileng le ba sa lokang! Thohako e 'ngoe e oetseng batho, Bajude le Balichaba, ke lefu, leo ka lona batho bohle ba arohantsoeng le khanya ea Molimo.

Empa, leha thohako e bakoa ke tlolo ea Adama, lehlohonolo le lahleloa liropeng tsa litloholo tsohle tsa hae, ntle le khethollo ea ba lokileng le ba hlokang toka "hobane nako le koluoana li ama motho e mong le e mong ka mokhoa o sa hlakang" (Liprov 9:11). Mang le mang ea sebetsang bophelong bona o na le tokelo ea ho ja, hobane molao oa ho jala o ts'oana le motho e mong le e mong: o lokile ebile o hloka toka.

Ho re tsie e sehang e sebetsa bophelong ba ba sa lumelang ke leshano. Ho re karolo ea seo motho ea sa lumelang a se fumanang mosebetsing oa hae, ke sa bademona ke ntho e makatsang, hobane mobu le botlalo ba ona ke ba Morena.

Re sebelisa Esaia 55, temana ea 2 ho bua ka lichelete, e paka khahlanong le 'nete ea Lengolo. Ha Esaia a botsa batho, mabapi le ho sebelisa seo ba se fumaneng ka mosebetsi ho seo e seng bohobe, o ne a sa bue ka lisakerete, lino, boithabiso, meriana, jj. Molimo o ne a khalemela batho ka ho sebelisa seo a se fumaneng mahlabelong, linyehelo tse sa khahliseng Molimo (Esa 1: 11-12; Esa 66: 3).

Seo Molimo a khahlisoang ke sona, 'me se khotsofatsang motho kannete, ke hore o tla mamela lentsoe la Molimo, hobane, ' ho araba ho molemo ho feta ho hlaba sehlabelo '. (1 Sam 15:22) Empa bana ba Iseraele ba ne ba etsetsoa mahlabelo, ke hore, ba sebelisitse litholoana tsa mosebetsi ho seo ba neng ba ke ke

ba se khotsofatsa!

“Empa Samuele a re: Hleka Jehova o khahlisoa ke licheso le ke mahlabelo, joalo ka ha a hlompha lentsoe la Jehova na? Bona, kutlo e fetisa sehlabelo; ho e sebeletsa ho feta mafura a linku.” (1 Sam 15:22)

Ke ntho e sa utloahaleng ho re tsie e senyang e bua ka litlokotsi tsa tlhaho, likoluo, maemo a leholimo a mabe, jj., Empa ho sebelisa Johanne 10, temana ea 10, moo lesholu le tlileng, haeba le sa bolae, ho utsoa le ho senya, joalo ka ketso ea diabolose , ke ho bala hampe ka sepheo se fosahetseng. Ho re lebotho la bademona, le emeloang ke tsie e senyang, ke babolai ba etsang seo Johanne 10 e se buang, temana ea 10; hoa nyonyeha.

Lesholu leo □□Jesu a itseng le tlil’o bolaea, ho utsoa le ho senya ha le bue ka diabolose, empa le bua ka baetapele ba Israele, ba tlileng pele ho Eena. Baeta-pele ba Iseraele e ne e le masholu le masholu, hobane ba ne ba sebetsa pele Jesu a tla, ka lebaka la seo bapofeta ba se boletseng esale pele:

“Na ntlo ee e bitsoang ka lebitso la ka ke lehaha la masholu mahlong a hao? Bonang, le nna ke bone hoo, ho bolela Jehova. (Jer 7:11);

“Bohle ba tlileng pele ho nna ke masholu le masholu; empa linku ha lia ka tsa ba utloa.” (Johanne 10: 8);

“Lesholu le tlela feela ho utsoa, □□le ho bolaea, le ho timetsa; Nna ke tletse, gore di nne le bophelo, mme di be le letlotlo. (Johanne 10:10);

“Mme a re ho bona, Ho ngodilwe, ho thwe: Ntlo ya ka e tla bitswa ntlo ya thapelo; empa le e entse lehaha la masholu”. (Mattheu 21:13)

Qeto ea libui tse sebelisang papiso ea litsie e makatsa le ho feta ha e hlahisa mokhoa oa ho hlola tsie: ho ba teng!

Ha litsie li ne li emela sechaba sa Bakalde, se ileng sa hlasela Jerusalema ka 586 BC, ha Nebukadnezare II – moemphera oa Babilona – a futuhela 'Musu oa Juda, a timetsa motse oa Jerusalema le Tempele, mme a isa Bajode Mesopotamia. , kamoo u ka hlolang 'litsie' tsena, haeba Bakalde ba felile?

Ntle le ho re litsie tsa papisong ea Joele ke mefuta e fapaneng ea bademona, libui tse ngata li re tsela e le 'ngoe feela ea ho li otlala ke ka ho ts'epahala boshome le linyehelo! Bohata!

Bara ba Iseraele ba ile ba hlaseloa ke lichaba tse ling, hobane ha baa ka ba phomola naha, ho ea ka lentsoe la Morena, eseng hobane ba ne ba le sieo, joalo ka ha re bala.

“Ke tla le qhalanyetsa har'a lichaba, 'me ke tla tsomula sabole kamorao ho lōna; naha ea lōna e tla ba lesupi le metse ea lōna e tla ba lesupi. Foo lefatshe le tla iphelela bosabata ba lone, ka malatsi otlhe a kgakgabalo ya lona, □ mme lo tla nna mo lefatsheng la baba ba lona; joale naha e tla phomola ebe e bapala ka Moqebelo oa eona. O tla phomola ka tsatsi le leng le le leng la lesupi, hobane ha a ka a phomola ka lisabatha tsa lona, □□ha le ne le ka aha ho lona” (Lev 26:33 -35).

Ke ka lebaka la ho se phomole lefats'e, moo Molimo a ileng a theha libeke tse 70 tsa Daniele, joalo ka ha ho tlalehiloe Bukeng ea Likronike:

“E le hore lentsoe la Jehova le phethehe ka molomo oa Jeremia, ho fihlela lefatše le khahloa ke lisabatha tsa lona; matsatsi 'ohle a lesupi a phomola, ho be ho fihle lilemo tse mashome a supileng.” (2 Likronike 36:21).

Tletlebo ea Malakia ea ho tlisa boshome bohle polokelong ke nako e telele kamora ho lelekoa Babilona (Mal 3:10). Moprofeta Malakia o ne a phetse mehleng ea Esdrase le Nehemia, nakong ea botlamuoa, ha marako a Jerusalema a ne a se a ntse a hahuoa bocha, hoo e ka bang ka 445 BC.

Bibele e hlakile:

“Joalo ka ha nonyana e hlahlathela, joalo ka lefokotsane le fofa, ho joalo thohako ntle le lebaka e ke ke ea tla”.
(Lipr 26: 2)

Na thohako e ne e oetse bana ba Iseraele ka ketso ea bademona? Che, ha ho joalo! Bademona ba rohakiloe ka tlhaho, empa ha se sesosa sa lithohako bathong. Lebaka la thohako e ileng ea oela bana ba Iseraele e ne e le ho se utloe melao ea Molimo, e fanoeng ke Moshe. Tlhaselo ea Bababylona e etsahetse feela ka lebaka la ho se mamele ha Isiraele eseng ka tšebetso ea bademona!

Ho bana ba Iseraele, Molimo o hlahisitse litlhohonolofatso le lithohako mme leano la ho li amohela e ne e le kutlo le ho se mamele. Lebaka la thohako e ne e le ho se utloe, hobane kantle ho thohako ho ke ke ha ba le thohako.

Hona ke mang ea thehileng thohako? Molimo ka Sebele!

“Leha ho le joalo, ekare ha u sa mamele lentsoe la Jehova, Molimo oa hao, u tle u se ke ua hlokomela ho boloka litaelo tsohle tsa hae, le melao ea hae eo ke u laelang eona kajeno, lithohako tsohle li tla u oela holimo, li u tlele; U tsebe motse ‘me u u hlabe naheng. Hlakola baskete ea hau le sesepa sa hau. Ho rohakoe litholoana tsa popelo ea hao, le litholoana tsa lefatše la hao, le peo ea likhomo tsa hao le linku tsa hao. U tla rohakoa ha u kena, ‘me u rohakoe ha u tsoa. Jehova o tla romela thohako hodima hao; pherekano le ho hloloa nthong e ‘ngoe le e’ ngoe eo u etsang letsoho la hao ho e etsa; ho fihlela u timetsoa, □□u bile u timela ka tšohanyetso ka baka la bokhopo ba mesebetsi ea hao eo u ntloheletseng eona. ” (Deut 28: 15-20)

Ke ‘nete hore, ntle ho lebaka, ha ho thohako!

Tlatsetso ea lichelete ho setsi se fanoeng ha e lokolle mang kapa mang ho bademona, lithohako, mahlo a mabe, jj. Melaetsa e

joalo ke e thetsang ho hokahanya tse bonolo. Hase hobane u sa tsebe hore u ke ke ua fuoa kotlo.

“Ba lemositsoeng ba bona bobbe ‘me ba ipate; empa maoatla a feta, ‘me a fumana kotlo.” (Lipr 27:12)

Ho tseka ho hloka tsebo pela Molimo ha ho lokolle mang kapa mang liphellong. Kahoo ho hlokahala hore motho a ele hloko lentsoe la Molimo.

Empa, ho na le ba utloang lentsoe la Molimo, leha ho le joalo, ba nka geto ea ho tsamaea ho latela seo lipelo tsa bona tse thetsang li se rerang, ba nahana hore ba tla ba le khotso. Thetso e kholo, hobane tlhohonolofatso ea Morena e ho ba mamelang lentsoe la Hae.

“Ho ka etsahala hore, ha motho e mong a utloa mantsoe a thohako ena, a itlhohonolofatse ka pelong ea hae, a re: Ke tla ba le khotso, leha nka tsamaea ka maikutlo a pelo ea ka; ho eketsa lenyora, le ho noa.” (Deut 29:19)

Thuto eo molumeli ho Krete Jesu a e fumanang ho se phatlalalitsoeng papisong ea litsie e hlahisoa ke moapostola Paulose ho Bakorinthe:

“‘Me lintho tsena re li etselitsoe ka setšoantšo, esere ra lakatsa tse mpe joalo ka bona.” (1 Bakorinthe 10: 6).

Bakeng sa ba lumelang hore Jesu ke Krete, ha ho sa na tsuo, ‘me seo re se balang ho tsoa ho bana ba Isiraele ke hore re se ke ra etsa liphoso tse tšoanang. Haeba ho se na tsuo ho motho eo e leng sebopuo se secha, ho hlakile hore o ipatile le Krete ho Molimo, ka hona, ha a tlameha ho tšaba bademona, lithohako, jj.

Mang kapa mang ea leng ho Krete ea khopo ha a ame, hobane o ipatile le Krete, ho Molimo:

“Rea tseba hore e mong le e mong ea tsoetsoeng ke Molimo ha a etse sebe; empa se hlahisoang ke Molimo sea ipoloka, ‘me

e mobe ha a se ame. ” (1 Johanne 5:18);

“Hobane o se o shwele mme bophelo ba hao bo patilwe le Kreste, ho Modimo.” (Bakol. 3: 3)

Balumeli bohle ba Kreste ba hlohonolofalitsoe ka litlhohonolofatso tsohle tsa moea ho Kreste Jesu (Baef. 1: 3), ka hona ha ho na lebaka la ho tšaba ketso ea bademona.

Thohako feela e ka fihlelang molumeli ke ho itlohella hore a thetsoe ke banna bao, ka mano, ka thetso ba ithetsang, ba suthisetsa hole le 'nete ea evangeli (Baef 4:14; 2 Pet 2: 20-21), ka hona, mabapi le lintho, o feta mohloli, 'me ha ho sebopuo ka mo arohanya le lerato la Molimo, ea leng ho Kreste.

“Empa linthong tsena tsohle, re hlola ka ho fetisisa ke ea re ratileng. Hobane ke na le bonnete ba hore lefu, leha e le bophelo, leha e le mangeloi, leha e le mebuso, leha e le hona joale, leha e le bokamoso, leha e le bophahamo, leha e le botebo, leha e le sebopuo se seng, se ka re arohanyang ba lerato la Molimo, le leng ho Jesu Kreste, Morena oa rona ”(Ba-Roma 8: 37-39)